



# Yede mmerε tiawa bεhwε Apomuden honhyehyεε a wowo ho akwanya no

## HWAN NA OWO HO AKWANYA?

### NNIPA A WOWO HO KWAN NE:

- Won wote New York State
- Obiara a ogye akatua a εhia a wode dom Nhehyεε a εho Hia Yie no
- Nnipa a wofa mmara kwan so te U.S
- Nnipa a woadi 19-64
- Nnipa a wonni akwanya se wobedom Medicaid anaa Child Health Plus

### WO NSA BEKA YEN:

- [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov)
- 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

NY State no Apomuden Adwuma no de Oman no Mmra Baatan a skyere nnipa fawohodie ho ye adwuma a wonhwe baabi a wofiri w'ahosuo, oman a wofiri so, bobe, mfee anaase demdie.

## NNEEMA BEN SAA NA EHYE ASE?

- Yareε anosie a εka biara nnim
- Ohwe a yede ma ayarefo a yeage won ato ho
- Ohwe a yede ma ayarefo a yennyee won ntoo ho
- Ohwe a yede ma apemfo ne mmodoma
- Ohwe a yewo ma nkwanhya anaa hwirenhwiren
- Mogyamu hwe ne mfonni nnwuma
- Nnro a dokota atwere
- Ohwe a yewo ma nnipa a woretu anamon ama won apomuden asan agyina yie
- Adwen ho apomuden nsεm ne adurofa ho nsensεm hwebea
- Ohwe a yewo ma asetena pa ne koankoro yareε ano soso
- Mmofra se ne won ani

***Ebia mpanimfo se ne mfaso ahodo bi nso betumi ahyehye nhyehyεε ahodo bi nso ase.***

# APOMUDEN NYEHYEEƐ A WO WƆ HO AKWANYA (QHP) YI, BOƆ YE SƐN?

**DEƐ WƆBETE WO BOSOME BIARA:** DeƐ wɔbete wo bosome biara no gyina nyehyeeƐ koro a wobefa no so. Nnipa pii so wɔ ho akwanya sɛ wonya etoo so mfasoo a ebre eka a wɔbɔ no bosome no ase. Nnipa a wonya ebɔ \$48,240 afe no mu no ɛne abusua a nnipa nan wo mu a wɔn sika a yeaka abom boro \$98,400 no ɛwo ho akwanya sɛ wonya etoo so nfasoo.

**AKATUA KYE:** Akatua kye ye sika a wotua enam sɛ woadom apomuden nyehyeeƐ bi nti. Nnipa bi nso wɔ ho akwanya sɛ wobɛnya mmoa atua won ka, nso ne nyinaa gyina sika a wonya so Nea edidi soo yi bi kyere QHP yi akatua kye mu ahodoɔ ni bi. NhehyeeƐ ahodoɔ pii wo hɔ a akatua kye mu ahodoɔ pii nso hehye won ase.

APOMUDEN MU MMOA HO AKATUA KYE	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Sika a yɛbete no afe awiee	\$0	\$600	\$2,000	\$4,000
Yaree anosie	Akatua biara nni mu	Akatua biara nni mu	Akatua biara nni mu	Akatua biaara nni mu
Wo daa daa dɔkota hwɛ a ɔbɛhwɛ wɔɔ	\$15	\$25	\$30	50% akatua kye
Ɔbenfoɔ nkɛyɛn nsrahwɛ	\$35	\$40	\$50	50% akatua kye
Yarefoɔ asetena wɔ ayaresabea hɔ cfa gye a yeagyɛ no ato hɔ nti	\$500	\$1,000	\$1,500	50% akatua kye
Suban apomuden yarefoɔ a yenneye no ntoo hɔ nsra	\$15	\$25	\$30	50% akatua kye
Suban ho apomuden Yarefoɔ Nsrahwɛ wɔ Ayarehwɛbea	\$500	\$1,000	\$1,500	50% akatua kye
Dan a yehwɛ nkwanhyia ne hwirenhwɛn nsɛm	\$100	\$150	\$250	50% akatua kye
Ɔhwɛ a chia anim-anim yi ara	\$55	\$60	\$70	50% akatua kye
Nipadua mu ahodoɔn akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, edwumayɛ mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$25	\$30	\$30	50% akatua kye

ƐKA KYE WƆ NNURO A DƆKOTA ATWERE HO	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Nnuro a yɛahwɛ papa a agye din no so aye anaa aduro baatan no	\$10	\$10	\$10	\$10
Dee nnipa pii pɛ	\$30	\$35	\$35	\$35
Dee nnipa pii mpe	\$60	\$70	\$70	\$70